

t19\_ideal\_1 (TMH-  
BGZtHC2e8MPaUhrjZQwNYiYSXPeJy3gN)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v2\_ideal\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zfmisc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $v1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k5\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $l2\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l5\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l4\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l4\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l3\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l3\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. \forall X2. ((X0 \in X1) \wedge (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 X2))) \Rightarrow (m1\_subset\_1 X0 X2) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m1\_subset\_1 X0 X1) \Rightarrow ((v1\_xboole\_0 X1) \vee (X0 \in X1)) \quad (2)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (\forall X2. (X2 \in X0) \Leftrightarrow (X2 \in X1)) \Rightarrow (X0 = X1) \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (X0 \in X1) \Rightarrow (m1\_subset\_1 X0 X1) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l6\_algstr\_0 X0) \Rightarrow ((l2\_algstr\_0 X0) \wedge (l5\_algstr\_0 X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l5\_algstr\_0 X0) \Rightarrow ((l4\_algstr\_0 X0) \wedge (l4\_struct\_0 X0)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\forall X0. (l4\_algstr\_0 X0) \Rightarrow ((l3\_struct\_0 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)) \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l3\_struct\_0 X0) \Rightarrow (m1\_subset\_1 (k5\_struct\_0 X0) (u1\_struct\_0 X0)) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 X0)) \Rightarrow ((v1\_subset\_1 X1 X0) \Leftrightarrow (X1 \neq X0)) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l4\_algstr\_0 X0)) \Rightarrow ((v3\_vectsp\_1 X0) \Leftrightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k6\_algstr\_0 X0 X1 (k5\_struct\_0 X0) = X1))) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l3\_algstr\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))) \Rightarrow ((v2\_ideal\_1 \\ X1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ (m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((X3 \in X1) \Rightarrow (k6\_algstr\_0 X0 X2 \\ X3 \in X1)))))) \end{aligned} \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xboole\_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 X0)) \Rightarrow (v1\_xboole\_0 X1)) \quad (12)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} \forall X0.((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_vectsp\_1 X0) \wedge (l6\_algstr\_0 \\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.((\neg v1\_xboole\_0 X1) \wedge ((v2\_ideal\_1 X1 X0) \wedge (m1\_subset\_1 \\ X1 (k1\_zfmisc\_1 (u1\_struct\_0 X0))))) \Rightarrow ((v1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 \\ X0)) \Leftrightarrow (\neg k5\_struct\_0 X0 \in X1))) \end{aligned}$$